

2023

Annual Teaching Plans

SETSWANA HL



FET Phase



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD



Ke tlolomolao go dira kgatiso kgotsa go kopisa nngwe ya ditsebe tsa buka e kwa ntle ga tetlo–kopiso e e kwadilweng ya beng.

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Shuters Business Park, 45 Willowton Road, Willowton, Pietermaritzburg 3201, South Africa
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa
<http://www.shuters.co.za>

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1001397

Buka ya puiso ya ditlhophha e e kaelwang ke Morutabana

Ditokelo tsa buka e di bolokesegile. Ga gona karolo ya buka e e tlaa boelediwang go phasaladiwa, ya bolokiwa kgotsa ya itsisiwe mo mabakeng a go tsaya se se neng se dirisiwa le go netefatsa gore se tlaa dirisiwa gape. Kgotsa e fetolelwé kwa mokgweng mongwe wa bofarathatlha, go baakangwa, go dira dikgatiso le go rekota kgotsa sengwe, kwa ntle le tetla e e kwadilweng e e dirilweng pele go tswa go mophasalatsi. Mongwe le mongwe yo a ikamanyang le tetla nngwe le nngwe ya tiro e e mabapi le phasalatso e, o tlaa arabela ditatofatso tsa bosenyi le ditshenyegelo tsa dingongorego tsa semmuso.



Shuters Academy

EMPOWERING TOP CLASS TEACHERS

Sekolo sa **Shuters** se simolotswe ka ngwaga wa 2016 ka ntlha ya koketsego ya boleng jwa ditlhokego tse di tsweletseng tsa kgolo ya boitseanape jwa barutabana. Re dumelletswe go fana ka katiso mme katiso ya rona e re dumelela go tshwara dikatiso ka namana kgotsa go goketswe inthanete go ya ka dikgatlhego tsa bareki ba rona.

- Nomoro e e dumeletsweng ya ETDP SETA -ETDPS010941
- Nomoro ya mokgatlho wa barutabana wa naga ya rona SACE-PR12058

Sekolo sa Shuters se kgora go fana ka katiso mo diporofenseng tsotlhedi le robongwe go kgabaganya naga ya rona. Barutabana ba kgora go fithelela dintlha tse di tsweletseng mo dikatisong tsa rona go tswa mo mokgatlhong wa kgolo le boitseanape jwa barutabana. Rena le manane a thuto kgotsa mabaakanyetso a a leng teng ale 55. A a rupelelwang ke bakatisi kgotsa bafatlhosib a ba nonofileng thata e bile bana le kitso. Dilwana tsa thuto tsa rona di fiwa batsaakarolo ka nako ya katiso.

Dikatiso tsa rona di tsepama bontsi mo dirutweng tsa dikolo di akaretsa go rutwa, thuto le mokgwa wa go tlhatlhoba le ikatiso e e kgatlhisang ya phaposiborutelo. Re na gape le manane a katiso kgotsa mabaakanyetso a a tsepamang mo dikolong le tsholo ya phaposiborutelo.

Ntle le katiso, Sekolo sa Shuters se neelana ka thuto ya bookamedi jwa diporojeke tsa thuto ka kakaretso mo ditirong dingwe tse di latelang:

- Ditlhokego le ditlamorago tsa kgaoganyo
- Go ipaakanya go go mosola
- Dithulaganyo tsa go thusa baithuti
- Go tlhathelela le go katisa barutabana
- Dithulaganyo tse ditotileng katiso ya motho a le mongwe go ya ka ditlhokego tse di tlhaotsweng


Tse di latelang ke dithulaganyo tse di dumelletseng tseo di abiwang tsotlhedi ka bobedi ka namana kgotsa go gokeletswe inthanete:

- Go tshwara tlhatlhobo ya ditlamorago tsa thuto: Karolo ya Selekanyo-115753 Selekanyo 5 (15 tlottomatso)
- Go tshwara tekanyetso ya tlhatlhobo ya ditlamorago tsa thuto. Karolo ya Selekanyo-115759
- Etlhofofatsa thuto ka go dirisa mefutafuta e e neetsweng ya thutatsela. Karolo ya selekanyo-117871

Fa o batla kitso mabapi le katiso e re neelenelang ka yona buisana le:

Vickesh Thandray - (vickesh@shuters.com).





Shuter & Shooter ke setlamo sa bagatsi ba ba motlotlo bao ba fitlhelwang mo nageng ya rona.

E simolotswe jaaka lebentlele la dibuka dingwaga dile lekgolo tse di fetileng, re simolotse ka go phasalatsa dibuka tsa padi tsa seZulu, poko le buka e e buisiwang ya thuto go tloga ka tshimologo ya dingwaga tsa bo1930. Go tloga ka nako eo, re nnile le katlego ya go ntsha dikwalo tsa boleng jo bo kwa godimo le dilwana tsa thuto ka maleme otlhe a semmuso bosetšhaba a naga ya rona le konokono ya kharikhulamo ya dikolo.

NTLHA KGANG YA RONA KE THUTO

Bagatsi ba Shuter & Shooter (PTY) Ltd ba phasaladitse go feta dirutwa tse 950 tse di dumelletsweng tsa kharikhulamo mokhatelokong ya dibuka ya lefapha la thuto ya motheo la bosetšhaba.


Ga mmogo le tiraki ya mefuta e e farologaneng ya dilwana tsa koketso ya thuto.

Morago ga kgolo le dipatlisiso tse dintsi, re tsentse thuto ka inthanete e e kgatlhisang ebile e tsepame le dilwana tsa go tshegetsa go ruta. Ka ngwaga wa 2017 ke ge re simolola motseletsele wa dikaedi tsa thuto tse dikgathlisang tse dintšhwa-Ace It! Metseletsele ya mefuta ya yona e le nosi e e lebeletseng mefuta e e garologaneng e barutwana ba ithutang ka yona. Ace It! e akaretsa dintlha tsa thuto tsa mokgwa monngwe le mo nngwe wa go ithuta go thusa barutwana go tswelela mo ditlhatlhobong tsa bona tsa bofelo jwa ngwaga. Ka ngwaga wa 2018 ke ge re phasalatsa serutwa sa ntlha sa TVET le go phasalatsa dirutwa di feta 15 tsa thuto.

Ka ngwaga wa 2018, ke ge Shuter & Shooter e garela papadisano ya yona le Zungu. Khamphani ya dipeelo tsa madi (ZICO) e bone fa khamphani e nna e tona e le ya batho ba bantsho ba bagatsi ba thuto ba naga ya rona ya bosetšhaba.



Shuter & Shooter e itlamile go neelana ka ditlhoko tsa thuto tsa Aforika Borwa yo o fetogang.



- Re aga le go gatisa materiale wa tsa thuto.
- Re neelana ka ditirelo tsa seporofeshenale tsa tlaleletso go lephata la thuto.
- Re neelana ka tirelo ya badirisi le phatlalatso ya mantlha.

Shuter & Shooter e ikgantsha ka Boaforikaborwa 100%, ke 100% ya beng bantsho mme ke khampani ya Maemo a 1 a BBBEE. Ka kopo, tshegetsa baphasalatsi ba selegae ba ba jaaka Shuter & Shooter.

Shuter's
TOP CLASS

Shuter's
PREMIER

Hi Nwa
Hi Kelwa

Shuter's
TOPKLAS

SISWATI
SETFU

Setswana
Tota

Sediba
sa thuto

ISIZULU
SOQOBO

Sichumile
ISIXHOSA

IsiXhosa
Ngumdiliya

Masihambisane



IsiZulu Sethu

Ditlhagiswa tsa rona di tsenyeletsa:

- Dikwalwa
- Kaedi ya Morutabana
- Dibukatiro
- Dikaedi tsa thuto
- Dibuka tsa go buisa
- Dibuka tsa go buisa tse di rulagantsweng
- Dikema tsa go buisa foniki
- Materiale wa TVET
- Dithanodi
- Diatlelase
- Dipapetla tsa lebota
- Dutshamekisi tsa thuto le Malepa
- Dibuka Kaelo
- Dibuka ka mafaratlhatlha (E-Books)
- Didiriswa tsa dijitala tsa go ithuta

Gape, re ipela ka fa re le moneelakatiso yo o letleletsweng, re ikwadisitse le ETDP SETA mmogo le SACE.

Goreng o tlhophha dibuka tsa rona?

- E obamela CAPS ka botlalo
- Di na le ditirwana le dithutiso di le dintsi
- Dikao tse di maleba go ralala dibuka
- Puo e e bonolo, e e kwadilweng mo maemo a morutwana
- Di rulaganya dithuto bonolo
- Dibukana tsa thulaganyo le Tatediso di thusa go nolofatsa go ruta

Mesola ya go dirisa dibuka tsa rona

- Tokafatsa dipholo tsa barutwana
- Lekola kgatelopele bonolo
- Fokotsa mokgeleo wa botsamaisi
- Di thusa go boloka nako ya go rulaganya le go baakanya
- Di latela CAPS ka nepagalo, mme di dire go ruta go nne botlhoho
- Bontsi jwa ditlhogo tsa rona bona jaaka di e-Books (dibuka ka mafaratlhatlha)

DITENG

Mophato wa 10	1
Kgweditharo ya 1	2
Kgweditharo ya 2.....	8
Kgweditharo ya 3.....	14
Kgweditharo ya 4.....	20
Mophato wa 11	25
Kgweditharo ya 1	26
Kgweditharo ya 2.....	32
Kgweditharo ya 3.....	38
Kgweditharo ya 4.....	42
Mophato wa 12	47
Kgweditharo ya 1	48
Kgweditharo ya 2.....	54
Kgweditharo ya 3.....	60
Kgweditharo ya 4.....	66
Lenaneo la tlhatlhobo	70

10



SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO REETSA LE GO BUA	<p>Kitsiso ya barutwana mo phaposing</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, le go ikatisa le go tlhagisa. <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Go reeletsa go tlhalogan-ya (e a sedimosa, e a atlhola, e a kgathisa le go tlhaeletsana le ba bangwe)</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		<p>Puo e e sa ipaakanyed-iwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	
GO BUISA LE GO LEBELELA	<p>BEKE YA NTLHA Teko ya motheo Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane Puisano ya teko ya motheo</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhaloganya Tekatlhaloganyo (Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo) Thuto ya dikwalo Terama Poko <p>Nako: Diura di le tharo</p>		<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhaloganya Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo Thuto ya dikwalo Poko Terama Nako: Diura di le tharo 	
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Kitsiso ya mefu-takwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa ditlhawga le dikarolo tsa buka go akaretsa mefutakwalo ya dikwalo Go buisetsa go tlhaloganya Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo Thuto ya dikwalo Poko Terama <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Ditlhawga tsa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobotslhoko/ditebogo/lsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lek-walodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranya-ne), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lenswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>		<p>Ditlhawga tsa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobotslhoko/ditebogo/lsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lek-walodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranya-ne), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lenswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puo e e sa ipaakanyed-iwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e sa ipaakanyed-iwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		<p>Tsereganyo Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melwana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhalo-ganya Go kwala Tekatlhalo-ganyo Thuto ya dikwalo Poko Terama <p>Nako: Diura di le tharo Dipuisano ka ga mefuta ya ditlhamo Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/Ngangisano/Setshwantsho</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhalo-ganya Go kwala Tekatlhalo-ganyo Thuto ya dikwalo Poko Terama <p>Nako: Diura di le tharo Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/Ngangisano/Setshwantsho</p>		<p>Poeletso ya Teko 1: Puo mo Tirisong</p> <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya Dikwalo <p>Poeletso</p> <ul style="list-style-type: none"> Terama Poko <p>Tiro e e ithutilweng mo Kgweditharo 1</p> <p>Nako: Diura di le tharo Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/ngangisano/Setshwantsho</p>		
	<p>Popego le diponagalo tsa setlhanga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lenseswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga se se tlhophilweng tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Nako: Diura di le pedi</p> </p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhanga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lenseswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga se se tlhophilweng tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>		<p>Popego le diponagalo tsa setlhanga se se tlhophilweng</p> <p>Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga se se tlhophilweng tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO		Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo			
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLO- GONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua le go buisa	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhlangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go kwala tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhlangwa tsa tirisano			
METSWEDEI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi (Ntle Le Bukakgakololo) Go Nonotsha Go Ithuta Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhlangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya Tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhlangwa tsa Boitlhamedi le tsa Tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya Tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhlangwa tsa Boitlhamedi le tsa Tirisano			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMA- NG	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhamo le ditlhlangwa tsa tirisano. Tekanyetso ya Teko ya motheo	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhlangwa tsa tirisano	Ditirwana tsa theetso, sekao. kgatiso ya seyalemowa Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala ditlhlangwa tsa tirisano			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le tharo			
	Dikgono tsa go kwa la, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano				
	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhathlhabo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhathlhabo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)			
	Totisa mogopolo mo go Pampiri ya 1: Totisa mogopolo mo Tshobokanyo/Ditirwana tsa ditlhawapono	shiamiso ya Teko 1: Puo mo Tirisong				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
'SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMA- MENG		<p>Tiro 1: Tiro ya molomo Tekatlhaloganyo ya theetso (Maduo: 15)</p>		<p>Tiro 2: Go kwala Setlhengwa sa tirisano: (Maduo: 25)</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
Tiro 3: Tiro ya molomo Puo e e sa ipaakanyediwang: (Maduo: 15)	Tiro 4: Teko 1 (Maduo: 35) Puo mo tirisong: Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO REETSA LE GO BUA	<ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana ya dithhangwatsamolomo (Malepa a go bua mo phatlalatseng, popego le tsela ya go ipaakanyetsa setlhangwa se se tlhophilweng) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyed-itsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		
GO BUISA LE GO LEBELELA	<p>Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya tiro ya Kgweditharo 1</p> <p>Tekanyetsa ya</p> <p>Teko ya motheo ka balekane</p> <p>Dipuisano ka teko ya motheo</p> <p>Poeletso ya dikgono le diteng tsa Kgweditharo 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Dipuisano ka ga mefuta ya ditlhamo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/ tlhalo-so/Ngangisano/ Setshwantsho</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhalo-ganya Go kwala tshobokanyo <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: Kanelo/Tlhaloso/ Ngangisano/Setshwantsho</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhalo-ganya Tshekatsheko ya dithhangwapon <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/ Tlhalo-so/ Ngangisano/Setshwantsho</p>		
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<ul style="list-style-type: none"> Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng Rejisetara, setaele le lenseswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto 	<ul style="list-style-type: none"> Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng Rejisetara, setaele le lenseswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto 	<ul style="list-style-type: none"> Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng Rejisetara, setaele le lenseswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto 		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyed-itsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipuisano/Motlotlo o o sa tlhomamang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go diragatsa melawana <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		<p>Tsereganyo</p> <p>Puo e e ipaakanyed-itsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melwana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		
	<p>Go buisetsa go tlhalogan-ya</p> <p>Tekatlhaloganyo</p> <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terama • Poko: Maboko le le tlhaotsweng <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya • Tekatlhaloganyo <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko: • Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p>		<p>Tsereganyo/Poeletso ya</p> <p>Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga: (Maduo: Dikwalo</p> <p>Poeletso ya tiro e e dirilweng mo Kgweditharong ya 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko • Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/</p> <p>Ngangisano/Setshwantsho</p>		
	<p>Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ kgwe-bo/ kutlwelobotlhoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/ imeili (lekwalo la maranya-ne), thadiso</p>	<p>Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/ kutlwelobotlhoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/athikele ya lekwalodikgang /athikele ya lek-walodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranya-ne)/ thadiso</p>		<p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto 		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<ul style="list-style-type: none"> Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphosho le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi</p>	Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphosho le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi	Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphosho le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi			
DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo</p>			
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLO- GONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano le ditlhamo	Dikgono tsa go reetsa/go bua Go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhengwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwa tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano			
METSWEDEI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Popego le diponagalo tsa setlhanga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhanga se se tlhophil-weng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi</p>			
	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo</p>			
	<p>Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhawapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano</p>			
	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhathlhabo tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tsenel-etseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhathlhabo tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Makwalopotso le dikaedi tsa go tshwaya Dipampiri tsa ditlhathlhabo tsa dingwaga tse di fetileng</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAM- ANG	Tirwana ya ditlhanga tsa dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tse di ru-tilweng mo kgweditharong ya 1 Totisa mogopolo mo: Dikgatong tsa go kwala ditlhanga tsa tirisano	Tirwana: Dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhamo Tirwana: Go kwala tshobo-kanyo		Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Ditirwana tsa ditlhangwapono/ Poko e e sa tlhaolwang		
	Tiro 5: Go kwala Tlhamo: Kanelo/ Tlhaloso/Ngagisano/ Setshwantsho (50)					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
Dikgato tsa go kwala ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya ditlhangwapono/ leboko le le tlhaotsweng	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso/Tlhamo ya leboko	Paakanyo ya Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga: (Maduo)				
Tiro 6: Tiro ya molomo: Puiset sogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditsweng (10)						Tiro 7: Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga: (Maduo: 150) Pampiri 1: Puo mo tirisong (Maduo: 70) –diura di le 2 <ul style="list-style-type: none"> • Tekathhaloganyo (30) • Tshobokanyo (10) • Phasalatso/Papatso (10) • Khathunu (10) • Porosa (10) Pampiri 2: Dikwalo (Maduo: 80) – diura di le 2½ <ul style="list-style-type: none"> • Maboko a a tlhaotsweng (20) • Leboko le le sa tlhaolwang (10) • Dipotso tse dikhutshwane (25) • Tlhamo ya dikwalo (25)

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO REETSA LE GO BUA	<p>Dikopano le mekgwa ya go di tsamaisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e ipaakanyed-itsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		
GO BUISA LE GO LEBELELA	<p>Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya Tiro ya Kgweditharo 1: (P2)</p> <p>Teko ya motheo Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane</p> <p>Puisano ka ga Teko ya Motheo</p> <p>Poeletso ya dikgono/diteng tsa Kgweditharo 2</p> <p>Poeletso ya tlhamo ya leboko/tlhamo ya Termama mo ya ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko • Terama <p>Nako: Ura e le nngwe le halofo</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa ditlhawisa tsa tirisano tse tse di ithutilweng mo Kgweditharong e e fetileng.</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo.</p> <p>Kanelo/Tlhaloso Ngangisano/ Setshwantsho</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo • Terama (Tlhamo ya Terama) • Poko <p>Porojeke/asaenemente maano/ ditogamaano tsa dipatlisiso Go kwala tlhamo ya leboko le ya dikwalo</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Thuto ya dikwalo (Tselegano ya Dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko • Terama <p>Porojeke/asaenemente maano/ ditogamaano tsa dipatlisiso Go kwala tlhamo ya leboko le ya dikwalo</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x</p> <p>Kanelo/Tlhaloso/Ngangisano/ Setshwantsho</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puo e e ipaakanyed-itsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e ipaakanyed-itsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Tsereganyo</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melwana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya: Thanolo ya • ditlhlangwapono • Thuto ya dikwalo • Terama • Poko <p>Poranjeke/asaenemente maano/ ditogamaano tsa dipatlisiso Go kwala tlhamo ya ya le-boko le ya dikwalo</p> <p>Nako: Diura di le nne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya: • Tekathhaloganyo le kago ya tlotlofoko • Thuto ya dikwalo • Terama • Poko <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Poeletso/Paakanyo: Kgweditharo ya 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya Dikwalo • Terama • Poko <p>Tiro e e ithutilweng mo Kgweditharo 3</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/ ngangisano/Setshwantsho</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>Ditlhengwa tsa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutwelobothoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>			
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe le halofo</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>			
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLO- GONG	<p>Kitso e e Tlhokegang Kwa Tshimologong Dikgono Tsa Go Reetsa/Go Bua Dikgato Tsa Go Kwala Dikgono Tsa Go Kwala, Dipopego Le Diponagalo Tsa Ditlhengwa Tsa Tirisano</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Diponagalo le melawana ya ditlhengwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwala, di-popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwa-la temana</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhengwapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, di-popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/tsa botshelo jwa moswi/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Ditlhengwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>			
	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>				
	<p>Dikgono tsa go reetsa/go bua</p> <p>Diponagalo tsa ditlhengwapono</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Dikgono tsa go kwala, di-popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/go bua</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo</p> <p>tsa ditlhengwa tsa tirisano</p>				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
METSWEDEI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	<p>Metswedi ya tlale-letso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya ba-rutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanguwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya ba-rutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanguwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya ba-rutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanguwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAM- ANG	<p>Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di rutilweng mo Kgweditharo 3 Totisa mogopolo mo Dikgatong tsa go kwala ditlhanguwa tsa tirisano/ditlhamo</p>	<p>Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanguwa tsa tirisano ditlhamo. Tir-wana: Tshobokanyo</p>	<p>Dikgato tsa go kwala ditlhanguwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhanguwapono/Leboko le le tlhaolwang</p>			
'SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMAM- ENG				<p>Tiro 8: Dikwalo: Asaenemente/Porojeke (Maduo: 35)</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano				
	Dikgato tsa go kwala ditlha-mo Tirwana: Ditlhawgawpono/Leboko le le tlhaolwang	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhawga tsa tirisano Tirwana: Ditlhawgawpono/Tlhamo ya leboko				
		Tiro 9 Tiro ya molomo: Puiset sogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditsweng (Maduo: 1)				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
GO REETSA LE GO BUA	<p>Go itsise sebui/go neela puo ya ditebogo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlthagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dingangisano le dipuisno tsa makoko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go diragatsa melawana <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
GO BUISA LE GO LEBELELA	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya • Ditogamaano tsa go dirisa ditlhlangwa tse di kwadilweng Leba 3.2 (PPKT) • Thuto ya dikwalo • Terama • Poko <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/Ngangisano/ Setshwantsho</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya • Thanolo ya ditlhlangwapono • Thuto ya dikwalo • Terama • Poko <p>Nako: Diura di le tharo</p>			
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlphophya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntsha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlthagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Ditlhlangwa tsa tirisano Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwadikgang/athikele ya lekwadikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlphophya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntsha, go boeletsa, go tsele-ganya, go tlhotlha diphoso le go tlthagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	<p>Ipaakanyetso ya ditlhatlhobo Poeletso</p> <p>Dipuisano tse di sa tlhomamang/motlotlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlthagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Ipaakanyetso ya ditlhatlhobo Poeletso</p> <p>Dipuisano tse di sa tlhomamang/motlotlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlthagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			<p>Dintlhakaelo tsa tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga</p> <p>Tiro 10</p> <p>Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga (Maduo:300)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya • Go kwala tshobokanyo • Thuto ya dikwalo (Nonotsho ya go ithuta) • Terama • Poko <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/Ngangisano/ Setshwantsho</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya • Tshobokanyo • Thuto ya Dikwalo • Terama • Poko <p>Nako: Diura di le tharo</p>			<p>Pampiri 1: Puo mo tirisong (Maduo: 70) – diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo (30) • Tshobokanyo (10) • Phasalatso/Papatso (10) • Khathunu (10) • Porosa (10) <p>Pampiri 2: Dikwalo (Maduo: 80) - diura di le 2½</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maboko a a tlhaotsweng (20) • Leboko le le sa tlhaolwang (10) • Dipotso tse dikhutshwane (25) • Tlhamo ya dikwalo (25) <p>Pampiri 3: Go kwala (Maduo: 100) - diura di le 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo (50) • Dithhangwa tsa tirisano (2X25) <p>Pampiri 4: *Tiro ya molomo (Maduo: 50)</p> <p>*Tiro ya molomo: Barutwana ba tshwanetse go dira tekatlhaloganyo ya theetso e le nngwe (Tiro 1), puo e e sa ipaakanyed-iwang e le nngwe (Tiro 3), kgotsa nngwe ya tse di latelang: dipuo tse di ipaakanyeditsweng di le pedi le puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe KGOTSA Puo e le nngwe e e ipaakanyed-itsweng le puiset sogodimo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (Tiro 6 le Tiro 9)</p>	
	<p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopoloo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlhadi phosofe le go tlthagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Ditlhengwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobotlhoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopoloo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlhadi phosofe le go tlthagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO (DI TSENYELEDITIONWE MO DIKGONONG)	Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo			
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOGONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwa-la temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Thanolo ya ditlhawapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhawga tsa tirisano			
ETSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto Bukana ya dipolelso ya ba-rutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto Bukana ya dipolelso ya ba-rutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	Totisa mogopolo mo: Pam-piri 1 Mo go arabeng: tekatlhaloganyo Tshobokanyo Ditlhawapono	Totisa mogopolo mo: Pam-piri 1 Phasalatso/Papatso/Khathunu			


SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo				
	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, di-popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano				
	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto Bukana ya dipoeletso ya ba-rutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bow-ena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano				
	Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tsele-ganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Poeletso ya thuto ya dikwalo					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

11



SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO REETSA LE GO BUA	<p>Kitsiso ya barutwana mo phaposing</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Go reeletsa go tlhaloganya (e a sedimosa e a atlholo, e a kgathisa le go tlhaeletsana le ba bangwe)</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		<p>Puo e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		
GO BUISA LE GO LEBELELA	<p>Teko ya motheo Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane</p> <p>Puisano ya teko ya motheo</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya Tekatlhaloganyo le setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya dikwalo Poko Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p>		<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thanolo ya ditlhwangwapono Sekao: diphasalatso, dipapatso le dikhathunu Thuto ya dikwalo Padi/Ditlhangwa tsa setso Poko <p>Nako: Diura di le pedi</p>		
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Go itsise mefutakwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalok-golo tsa ditlhangwa le dikarolo tsa buka go akaretsa mefutakwalo ya dikwalo Thuto ya dikwalo <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Ditlhangwa sa tirisano Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso/lenanetema le metsotsa ya kopano/pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (lekwalo la maranya-ne)/mmuisano/potsotherisano</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe 		<p>Ditlhangwa tsa tirisano Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) lekwaloikitsiso le lekwalophele-getso/lenanetema le metsotsa ya kopano/pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (lekwalo la maranya-ne)/mmuisano/potsotherisano</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe 		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puo e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Poeletso</p> <p>Puo e e ipaakanyed-itsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Go kwala tshobokanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya dikwalo Poko Padi/Ditlhanga tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Tlhamo: 1x</p> <p>Maitlhomo/e e sa tseyeng letlhakore/ Maitlhomo/Ngangisano/ Setshwantsho Tsereganyo ya tlhaloso le ya kanelo</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Go kwala tshobokanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya dikwalo Poko Padi/Ditlhanga tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Tlhamo: 1x</p> <p>Maitlhomo/e e sa tseyeng letlhakore/Maitlhomo/ Ngangisano/Setshwantsho Tsereganyo ya tlhaloso le ya kanelo</p>	<p>Go buisetsa go tlhalogan-ya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thanolo ya ditlhwangwapono Sekao: diphasalatso, dipapatso le dikhathunu Thuto ya dikwalo Poeletso Poko Padi/Ditlhanga tsa setso <p>Tiro e e dirlweng mo Kgweditharong 1</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Tlhamo: 1x</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta ya ditlhamo Maitlhomo/e e sa tseyeng letlhako-re/Maitlhomo/ Ngangisano/Setshwantsho 			
	<p>Popego le diponagalo tsa setlhanga se se tlhopil-weng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopololo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhanga se se tlhopil-weng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tsele-ganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Totisa mogopololo mo go ditlhanga tsa tirisan</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha di-phoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Poeletso/Tsereganyo ya Teko 1 (Nonotsho ya go ithuta ka makwalopotso a a fetileng a P1):</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO KWALA LE GO TLHAGISA		<ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>			
DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO		<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>			
ITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOG- ONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana	Dikgato tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhanga tsa molomo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano			
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya ba-rutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena Te-mogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa bo-itlhamed le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhanga tsa boitlhamed le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhanga tsa boitlhamed le tsa tirisano			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi			
	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhengwa tsa molomo Dikgono tsa go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwa-la temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhengwa tsa molomo Dikgono tsa go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhamo le ditlhengwa tsa tirisano				
	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhengwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhengwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwa-la ditlhengwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng Puo mo Tirisong			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAM- ANG	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno dikwalo Totisa mogopoloo mo dikgatong le diponagalo tsa go kwala ditlhomo le ditlhengwa tsa tirisano Teko ya motheo	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopoloo mo tsa go kwala ditlhomo le ditlhengwa tsa tirisano		Ditirwana tsa theetso sekao kgaso ya seyalemowa Dipampiri tsa ditlhathlhbobo tsa Totisa mogopoloo mo dikgatong tsa go kwala ditlhengwa tsa trisano		
SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMA- MENG						
		Tiro 1: Tiro ya molomo: (Maduo: 15) Tekatlhaloganyo ya theetso	Tiro 2: Go kwala: (Maduo: 25) Setlhengwa sa tirisano			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Totisa mogopolo mo go kwaleng tshobokanyo/dipotso tsa ditlhawapono Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala ditlhawga tsa tirisano		Tshiamiso tsa Teko 1: Puo mo Tirisong			
	Tiro 3: Tiro ya molomo: (Maduo: 15) Puo e e sa ipaakanyediwang	Tiro 4: Teko: Puo mo tirisong (Maduo: 35) Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le mela-wana ya tiriso				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO REETSA LE GO BUA	<ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
GO BUISA LE GO LEBELELA	<p>Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya kgweditharo 1 Tekanyetsotiro ya Teko ya motheo ka balekane</p> <p>Puisano ya teko ya motheo</p> <p>Poeletso ya tiro ya kgweditharo ya 1 tsa Kgweditharo 1</p> <p>Poeletso ya pokol/ Tlhamo ya dikwalo Poko</p> <p>Padi/Ditlhangwa tsa setso</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Puisano ka diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano tse di dirilweng mo kgweditharong e e fetileng</p> <p>Puisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanelo Tlhaloso Ngangisano 	<p>Go buisetsa go tlhaloganya Go kwala tshobokanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya dikwalo Poko Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Tlhamo: 1x</p> <ul style="list-style-type: none"> E e sa tseyeng letlhakore Maitlhomo Ngangisano Sethwantsho <p>Tsereganyo ya tlhaloso le ya kanelo</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> Thanolo ya ditlhagwapono, sekao, dipapatso/diphatalatso, dikhathunu le ditshwantsho Thuto ya dikwalo Poko Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go tlhagisa/go diragatsa melawana <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipuisano/Motlotlo o o sa tlhomamang</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo • Tlhamo ya pok (Leboko le le tlhaotsweng) <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Poeletso le tsereganyo</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
	<p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thanolo ya ditlhawapono, sekao, dipapatso/diphatalatso, dikhathunu, ditshwantsho • Thuto ya dikwalo • Tlhamo ya pok (Leboko le le sa tlhaolwang) <p>Nako: Diura di le pedi</p>				<p>Poeletso/Paakanyo ya Dilhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya • Thuto ya dikwalo <p>Poeletso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko • Padi/Ditlhawwa tsa setso Tiro e e dirlweng mo Kgweditharong 2 <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Tlhamo: 1x</p> <ul style="list-style-type: none"> • E e sa tseyeng letlhakore • Maitlhomo • Ngangisano • Setshwantsho <p>Tsereganyo ya tlhaloso le ya kanelo</p>	

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le segalo • Tlhopho ya mafoko • Go bopa polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopoloo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Ditlhengwa sa tirisano Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso/lenanetema le metsotsa ya kopano/pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (lekwalo la maranyane)/mmuisano/potsotherisano</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopoloo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>			
DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO		<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>			
ITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLO- GONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano le ditlhamo	Dikgono tsa go reetsa/go bua Go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwa-la temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhengwapon Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
<p>Ditlhangwa sa tirisano Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) lekwaloikitsiso le lekwalophele-getso/lenanetema le metsotsa ya kopano/pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (lekwalo la maranyane) / mmuisano/ potsotherisan Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhopilweng • Rejisetara, setaele le lenswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha di-phoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Ditlhangwa sa tirisano Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso/lenanetema le metsotsa ya kopano/ pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (lekwalo la maranyane)/mmuisano/ potsotherisan Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhopilweng • Rejisetara, setaele le lenswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha di-phoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Totisa mogopolo mo: Ditlhangwa tsa tirisano Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tsele-ganya, go tlhotlha di-phoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo Poeletso/Tsereganyo ya Teko 1 (Nonotsho ya go ithuta ka makwalopotso a a fetileng a P1):</p>			
<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi</p>			
Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhawapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhamo le ditlhangwa tsa tirisano			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhawga tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhawga tsa dingwaga tse di fetileng</p>			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAM- ANG	Tirwana ya ditlhawga tsa dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di ru-tilweng mo kgweditharong ya 1 Totisa mogopolo mo: Dikgatong tsa go kwala ditlhawga tsa tirisano/ditlhawgo	<p>Tirwana: Dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhawgo Tirwana: Go kwala tshobokanyo</p>	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhawga tsa tirisano Tirwana ya go kwala ditlhawga tsa tirisano/leboko le le sa tlhaolwang			
SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMAM- ENG				<p>Tiro 5 Go kwala: (Maduo: 50) Tlhawgo Maithlomo/e e sa tseyeng letlhakore/ya ngagisano/ Setshwantsh</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhathlhabo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Makwalopotso le dikaedi tsa go tshwaya		
	Dikgato tsa go kwala ditlhawga tsa tirisano Tirwana ya ditlhawgawapono/leboko le le tlhaotsweng	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhawga tsa tirisano Tirwana ya ditlhawgawapono/Tlhamo ya pokon		Tshiamiso ya Ditlhathlhabo tsa bogare jwa ngwaga		
	Tiro 6 Tiro ya molomo (Maduo: 10) Puisebotsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditsweng			Tiro 7 Ditlhathlhabo tsa bogare jwa ngwaga: (Maduo: 150) Pampirir 1 – Puo mo Tirisong: (Maduo: 70) – Diura di le 2 <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhologanyo (30) • Tshobokanyo (10) • Papatso (10) • Khathunu (10) • Tiriso ya puo le melawana (10) Pampiri 2 – Dikwalo (Ma-duo: 80) – Diura di le 2½ <ul style="list-style-type: none"> • Maboko a a tlhaotsweng (20) • Leboko le le sa tlhaolwang (10) • Padi/Ditlhwangwa tsa setso (50) 		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO REETSA LE GO BUA	<p>Dikopano le mokgwa wa go di tsamaisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Go tlotla/anela kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
GO BUISA LE GO LEBELELA	<p>Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya Tiro ya Kgweditharo 2: (P2)</p> <p>Tekanyetso le puisano ya teko ya motheo ka balekane</p> <p>Go buisetsa go tlhaloganya:</p> <p>Poeletso ya Tiro ya dikgono/Diteng tsa Kgweditharo 2</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <p>Tekatlhaloganyo le setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo • Poko • Padi/Ditlhlangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Porojeke\Asaenemente</p> <p>Maano/Ditogamaano a dipatlisiso</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <p>Thanolo ya Dithhangwapono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo • Poko • Padi/Ditlhlangwa tsa setso <p>Diura di le pedi</p> <p>Porojeke\Asaenemente</p> <p>Maano/Ditogamaano a dipatlisiso</p>			
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Poeletso ya maboko/</p> <p>Ditlhamo tsa dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo • Poko • Padi/Ditlhlangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Tlhamo 1x</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanelo/Tlhaloso/ Ngangisano <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Go kwala pokole ditlhamo tsa dikwalo</p> <p>Ditlhlangwa sa tirisano</p> <p>Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso/lenanetema le metsotso ya kopano/pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (lekwalo la maranyane)/mmuisano/potsotherisano</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolomo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Go kwala pokole ditlhamo tsa dikwalo</p> <p>Ditlhlangwa sa tirisano</p> <p>Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso/lenanetema le metsotso ya kopano/pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (lekwalo la maranyane)/mmuisano/potsotherisano</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolomo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puo e e ipaakanyed-itsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e ipaakanyed-itsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		<p>Dipoletso</p> <p>Puo e e ipaakanyed-itsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>		
	<p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <p>Go kwala tshobokanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo (Poeletso) • Poko • Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Porojeke\Asaenemente</p> <p>Maano/Ditogamaano a dipatlisiso</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <p>Tekatlhaloganyo le setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo (Poeletso) • Poko • Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Porojeke\Asaenemente</p> <p>Maano/Ditogamaano a dipatlisiso</p>				
	<p>Go kwala pokole ditlha-mo tsa dikwalo</p> <p>Tlhamo 1x</p> <ul style="list-style-type: none"> • E e sa tseyeng letlhakore • Maitlhomo • Ngangisano • Setshwantsho <p>Tsereganyo ya tlhaloso le ya kanelo</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Go kwala pokole ditlha-mo tsa dikwalo</p> <p>Tlhamo 1x</p> <ul style="list-style-type: none"> • E e sa tseyeng letlhakore • Maitlhomo • Ngangisano • Setshwantsho <p>Tsereganyo ya tlhaloso le ya kanelo</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Poeletso/Paakanyo ya Asaenemente ya Dikwalo/Porojeke ya kgweditharo 3</p> <p>(Nonotsho ya go ithuta ka makwalopotso a a fetileng a P1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo (Poeletso) • Tlhamo ya Poko/Tlhamo ya dikwalo • Padi/Ditlhangwa tsa setso • Poko <p>Tiro e e dirilweng mo Kgweditharong 2</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipoletso</p> <p>(Nonotsho ya go ithuta ka makwalopotso a P3</p> <p>Mefuta ya ditlhamo le ditlhangwa tsa tiriso</p> <p>Mefuta ya ditlhamo le Ditlhangwa tsa tirisano tse di rutilweng</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO		Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi			
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOG- ONG	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Diponagalo le melawana ya ditlhanga tsa molomo Dikgato tsa go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwa tlhamo, dipopego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhangwapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano			
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi ya tlaleletso Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoleletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAM- ANG	Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di rutilweng mo Kgweditharo 3 Totisa mogopolo mo Dikgatong tsa go kwala ditlhanga tsa tirisano/ditlhamo	Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di rutilweng mo Kgweditharo 3 Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano ditlhamo. Tirwana: Ditlhangwapono/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditlhanga tsa tirisano Tirwana: Tshobo-kanyo/Leboko le le sa tlhaolwang			
SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMAM- ENG			Tiro 8 Dikwalo: (Maduo: 35) Asaenemente\Porojek			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi				
	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa tlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano			
	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhengwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng			
	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhengwapono/Leboko le le tlhaotsweng	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano Tirwana: Dipopego tsa puo le melawa	Tshiamiso ya Teko ya Dikwalo			
		Tiro 9 Tiro ya molomo: (Maduo: 10) Puisebotsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditsweng				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
GO REETSA LE GO BUA	<p>Go itsise sebui /Go neela puo ya ditebogo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana • Godiragatsa melawana <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dingangisano/Dipuisano tsa lekoko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo le melawana Go diraragatsa melawana <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
GO BUISA LE GO LEBELELA	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya Ditogamaano tsa go dirisa ditlhlangwa tse di kwadilweng Leba 3.2 • Thuto ya dikwalo • Poko • Padi/Ditlhlangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi Tlhamo x1</p>	<p>Go buisetsa go tlhalogan-ya: Thanolo ya Ditlhlangwapono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya dikwalo • Poko • Padi/Ditlhlangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le pedi</p>			
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntsha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Ditlhlangwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la semmuso (kopo/ ngongorego/kakgolo) lekwalo kitsiso le lekwalophelegetso/lenanetema le metsotsa ya kopano/pegelo e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang/athikele ya makasine/ imeile (lekwalo la maranyane)/ mmuisano/potsotherisano</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhlangwa se se tlhopilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhlangwa tsa ntsha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	<p>Ipaakanyetso ya Tlhatlhobo Poeletso Dipuisano tse di sa tlhomamang/ Motlotlo • Diponagalo le melawana Go diraragatsa melwawana Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Ipaakanyetso Tlhatlhobo Poeletso Dipuisano tse di sa tlhomamang/ Motlotlo • Diponagalo le melawana Go diraragatsa melwawana Nako: Ura e le nngwe</p>			<p>Dintlhakaelo tsa tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga Tiro 10 Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga (Maduo: 300)</p>	
	<p>Go buisetsa go tlhaloganya: Go kwala Tshobokanyo • Thuto ya dikwalo • Poko • Padi/Ditlhwangwa tsa setso Nako: Diura di le pedi Tlhamo x1</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya: Go kwala Tshobokanyo • Thuto ya dikwalo • Poko • Padi/Ditlhwangwa tsa setso Nako: Diura di le pedi</p>			<p>Pampirir 1 – Puo mo Tirisong: (Maduo: 70) – Diura di le 2. • Tekatlhaloganyo (30) • Tshobokanyo (10) • Papatso (10) • Khathunu (10) • Tiriso ya puo le melawana (10)</p>	
	<p>Popego le diponagalo tsa setlhwangwa se se tlhopilweng • Rejiseta, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopoloo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhwangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Ditlhwangwa sa tirisano Lekwalo la semmuso (kopo/ngongorego/kakgolo) Ilekwaloikitsiso le Ilekwalophelegetso/lenanetema Le metsotsa ya kopano/pegelo E e tlhomameng kgotsa e e sa Tlhomamang/athikele ya makasine/imeile (Ilekwalo la maranyane)/mmuisano/potsotherisano Popego le diponagalo tsa setlhwangwa se se tlhopilweng • Rejiseta, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopoloo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhwangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo</p>			<p>Pampiri 2 – Dikwalo (Maduo: 80) – Diura di le 2½. • Maboko a a tlhaotsweng (20) • Leboko le le sa tlhaolwang (10) • Padi/Ditlhwangwa tsa setso (50)</p>	
					<p>Pampiri 3 – Go kwala (Maduo: 100) – Diura di le 3. • Tlhamo (50) • Dithhangwa di le pedi tsa tirisano (2x 25= 50)</p>	
					<p>Pampiri ya 4 – *Tlhatlhobo ya molomo (Maduo: 50) *Tiro ya molomo e e tlhomameng: Barutwana ba tshwanetse go dira tekatlhaloganyo ya theetso e e nngwe (Tiro 1), puo e e sa ipaakanyediwang e e nngwe (Tiro 3), Dipuo di le pedi tse di ipaakanyeditsweng KGOTSA Puo e e nngwe e e ipaakanyeditsweng le puiset sogodimo e e sa ipaakanyediwang e e nngwe (Tiro 6 le Tiro 9)</p>	

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi			
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOGONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala tlhamo, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo le temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Thanolo ya dithhangwapon Dikgato tsa go kwala, Dikgono tsa go kwala popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano			
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Bo-itlhamed le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatalhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithhangwa tsa Boithamed le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatalhobo tsa dingwaga tse di fetileng			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	Totisa mogopolo mo: Pampiring ya 1: Tekatlhaloganyo Go kwala tshobokanyo Dithhangwapon	Totisa mogopolo mo: Pampiring ya 1: Dipapatso/diphasalatso/dikhathunu			




SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT tsebe 42 Nako: Diura di le pedi				
	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala pope-go le diponagalo tsa ditlhawga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Popego le diponagalo tsa ditlhawga tsa tirisano				
	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhawga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng				
	Dikgato tsa go kwala ditlhawga tsa tirisano Poeletso ya ditirwana tsa dikwalo	Dikgato tsa go kwala ditlhawga tsa tirisano Poeletso ya ditirwana tsa dikwalo				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

12



SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHELELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO REETSA LE GO BUA	Go reeletsa go tlhaloganya (e a sedimosa, e a atlhola, e a kgatlhisa le go tlhaeletsana le ba bangwe) Nako: Ura e le nngwe	Puo e e sa ipaakanyediwang <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puo e e sa ipaakanyediwang <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe			
LB	1-2, 11-13, 25-27, 34-36, 44-47, 53-54					
TG	1-3, 10-13, 24-27, 34-38, 44-47					
GO BUISA LE GO LEBELELA	Tiiso ya dikgono le diteng tsa Mophato wa 11 Teko ya motheo Tekanyetso ya teko ya motheo ka balekane Puisano ka teko ya motheo Kitsiso ya barutwana mo phaposing Dipuisano ka diponagalo tsa ditlhawga (ditlhawga tse di sa dirwang mo Mophatong wa 11) Kitsiso ya mefutakwalo Teko ya Motheo <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa ditlhawga le dikarolo tsa buka, go akaretsa mefutakwalo ya dikwalo Nako: Ura e le nngwe Tlhamo: 1x Maitlhomo/Kanelo/Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhaloso/ Setshwantsho	Go buisetsa go tlhaloganya Ditogamaano tsa go dirisa ditlhawga tse di kwadilweng. Lebelela 3.2 PKTT Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama Padi/Ditlhawga tsa setso Nako: Diura di le tlhano Tlhamo: 1 x Maithlomo/Kanelo/Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhaloso/ Setshwantsho	Go buisetsa go tlhaloganya Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama Padi/Ditlhawga tsa setso Nako: Diura di le nne Go buisetsa go tlhaloganya Tekatlhawganyo le kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama Padi/Ditlhawga tsa setso Nako: Diura di le tlhano			
LB	2-6, 13-21, 27-30, 37-40, 47-50, 54-60					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puo e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, goikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puo e e ipaakanyed-iwang/ Puisetsogodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
	<p>Go buisetsa go tlhaloganya Go kwala tshobokanyo</p> <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le tlhano</p>	<p>Go buisetsa go tlhalo-ganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> Thanolo ya dithhwangwapono Sekao: diphasalatso, dipapatslo le dikhathunu <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le tlhano</p> <p>Tlhamo: 1 x</p> <p>Maitlhomo/Kanelo/Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhaloso/ Setshwantsho</p>	<p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> Thanolo ya dithhwangwapono Sekao: diphasalatso, dipapatslo le dikhathunu <p>Go buisetsa go tlhaloganya Go kwala tshobokanyo</p> <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le tlhano</p> <p>Tlhamo: 1 x</p> <p>Maitlhomo/Kanelo/Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhaloso/ Setshwantsho</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
TG	3-6, 13-19, 28-31, 38-41, 47-49, 55-60					
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Ditlhawga sa tirisano</p> <p>Lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ potsotherisano e e kwalwang/ mmuisano/la kopo/ngongorego/ tebogo/kgwebo (go reka/go rekisa)/makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ba kgatiso/thadiso/pegelo/lekwalo la botsalano/athikele ya makasine/ athikele ya lekwalodikgang/ lenaanetema le metsotso (di bodiwa mmogo) tsa botshelo jwa moswi/pegelo (e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang) puo e e kwalwang/imeili/lekwalo la maranyane</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>			
LB	7-10, 21-24, 31-33, 40-43, 51-52, 60-61					
TG	6-9, 19-23, 31-33, 41-43, 49-51, 60-61					
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
<p>Ditlhengwa sa tirisano Lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo) potsotherisano e e kwalwang/ mmuisano/la kopo/ngongorego/ tebogo/ kgwebo (go reka/go rekisa)/makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ba kgatiso/thadiso/pegelo/lekwalo la botsalano/athikele ya makasine/ athikele ya lekwalodikgang/ lenaanetema le metsotso (di bodiwa mmogo)/tsa botshelo jwa moswi/pegelo (e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang)/puo e e kwalwang/imeili/lekwalo la maranyane</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso lem-opeleto <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi</p>				
<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PKTT tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PKTT tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe</p>		<p>Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PKTT tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOG- ONG	<p>Dikgono tsa go reetsa/ go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano</p>	<p>Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala tlha-mo, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo</p>		<p>Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano</p>		
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	<p>Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhangwa tsa boithamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae?</p>	<p>Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhangwa tsa boithamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae?</p>		<p>Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhangwa tsa boithamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae?</p>		
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAM- ANG	<p>Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhangwa tsa tirisano</p>	<p>Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala tlhamo</p>		<p>Ditirwana tsa theetso, sekao. Kgaso ya seyalemowa</p>		
'SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMAM- ENG	<p>Tiro 1: Tiro ya molomo Tekatlhaloganyo ya theetso (Maduo:15)</p>	<p>Tiro 2: Go kwala: (Maduo: 50) Tlhamo-Kanelo/Tlhaloso/e e sa tseyeng letlhakore/Maithomo/ Ngangisano/Sethwantsho</p>		<p>Tiro 3: Go kwala (Maduo: 25) Setlhanga tsa tirisano</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Diponagalo le melawana ya ditlhanga tsa molomo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Diponagalo le melawana ya ditlhanga tsa molomo Dikgono tsa go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo				
	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhanga tsa boithamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutilwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae?	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhanga tsa boithamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutilwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae?	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhanga tsa boithamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutilwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae?			
	Makwalopotso a Pampiri ya 1: Ditlhawapono: Potso 3 le 4	Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala tlhamo				
	Tiro 4: Tiro ya molomo Puo e e sa ipaakanyediwang (Maduo: 15)	Tiro 5: Teko (Maduo: 35) Tekatlhaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHELELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO REETSA LE GO BUA	Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe	Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe			
LB	62-65, 72-75, 81-83					
TG	62-65, 72-74, 81-82					
GO BUISA LE GO LEBELELA	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhaloganya Ditogamaano tse di dirisiwang mo ditlhaweng tse di kwadilweng. Lebelela:3.2 PKTT Thuto ya Dikwalo Poko Terama Padi/Ditlhawwa tsa setso Nako: Diura di le tlhano Tlhamo: 1x Maithlomo/Kanelo/Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhoso/ Setshwantsho	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhaloganya Go kwala tshobokanyo Thuto ya Dikwalo Poko Terama Padi/Ditlhawwa tsa setso Nako: Diura di le tlhano Tlhamo: 1x Maithlomo/Kanelo/Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhoso/ Setshwantsho	<ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhalo-ganya Tshekatsheko ya dithhangwapon Thuto ya Dikwalo Poko Terama Padi/Ditlhawwa tsa setso Nako: Diura di le tlhano			
LB	66-70, 75-77, 83-88					
TG	65-69, 74-77, 82-88					
GO KWALA LE GO TLHAGISA	Popego le diponagalo tsa setlhawwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le segalo Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto 	Popego le diponagalo tsa setlhawwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le segalo Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto 	Ditlhawwa sa tirisano Lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ potsotherisano e e kwalwang/ mmuisano/la kopo/ngongorego/ tebogo/kgwebo (go reka /go rekisa)/makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ba kgatiso/thadiso/pegelo/lekwalo la botsalano/Athikele ya makasine/ athikele ya lekwalodikgang/			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le gotlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga (Maduo: 150) / Teko Pampiri ya 1 – Puo mo tirisong (Maduo: 70) – Diura di le 2 (Beke 9-11)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tek atlhalogany o (30) • Tshobok any o (10) • Papat so/ Phasalat so (10) • Khat hunu (10) • Poros a/ Tem ana (10) <p>Pampiri ya 2 – Dikwalo (M aduo: 80) – Diura di le 2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maboko a a tlhaotsweng (20) • Leboko le le sa tlhaolwang (10) • Padi/Ditlhangwa tsa setso (25) • Terama (25) 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisetsa go tlhaloganya • Tekatlhaloganyo le kago ya tlholofoko • Thuto ya Dikwalo • Poko • Terama • Padi/Ditlhangwa tsa setso <p>Nako: Diura di le tlhano</p>					
	<p>Ditlhangwa sa tirisano</p> <p>Lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ potsotherisano e e kwalwang/ mmuisano/la kopo/ngongorego/ tebogo/kgwebo (go reka/go rekisa)/makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ba kgatiso/thadiso/pegelo/lekwalo la botsalano/athikele ya makasine/ athikele ya lekwaldikgang/</p>					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>		<p>lenaanetema le metsotsso (di bodiwa mmogo)/tsa botshelo jwa moswi/pegelo (e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang)/puo e e kwalwang/lmeili/lekwalo la maranyane</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>		
LB	60-61, 70-71, 77-80, 89-90					
TG	69-71, 78-80, 88-90					
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PKTT tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PKTT tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe</p>		<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PKTT tsebe 42 Nako: Ura e le nngwe</p>		
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLO- GONG	<p>Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala</p> <p>Popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano, kitso ya rejisetara le setaele</p>	<p>Diponagalo le melawana ya ditlhengwa tsa molomo. Dikgato tsa go kwala – go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwala tlhamo ya boithamedi, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwa-la temana</p>		<p>Dikgono tsa go reetsa Tshekatsheko ya ditlhengwapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa Go kwala</p> <p>Popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
	lenaanetema le metsotso (di bodiwa mmogo)/tsa botshelo jwa moswi/pegelo (e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang)/puo e e kwalwang/imeili/Lekwalo la maranyane Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none">• Rejisetara, setaele le lentswe• Tlhopho ya mafoko• Go aga polelo• Go kwala temana• Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopololo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhengwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi						
		91-118					
		91-121					
Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano Thadiso/pegelo/athikele ya makasine	Diponagalo le melawana ya ditlhengwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala Popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano le ditlhamo					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
METSWEDEI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	<p>Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhawga tsa boitlhamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae? Dipampiri tsa ditlhathlobo tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhawga tsa boitlhamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae? Dipampiri tsa ditlhathlobo tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhawga tsa boitlhamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae? Dipampiri tsa ditlhathlobo tsa dingwaga tse di fetileng</p>			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAM- ANG: TSEREGANYO	Dikgatong tsa go kwala tlhamo ya dikwalo	<p>Poeletso ya Pampiri ya 1: (Makwalopotso a a ditlhathlobo tse di fetileng.) Tshekatsheko ya maboko – a tshwanetseng go tlhagisiwa jaaka tirwana ya molomo</p>	<p>Pampiri ya 1: Dipotso tsa 3 le 4 tsa ditlhawgawpono</p>			
'SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMAM- ENG	<p>Tiro 6: Tiro ya molomo (Maduo: 10) Puisebotsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditsweng</p>			<p>Tiro 7: Tiro ya molomo (Maduo: 10) Puisebotsogodimo e e sa ipaakanyediwang/Puo e e ipaakanyeditsweng</p>		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11			
	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhanga tsa boitlhamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG' Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae? Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhanga tsa boitlhamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae? Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi e e tlaleletsang ya thuto ya dikwalo Kaedi ya go ithuta go kwala ditlhanga tsa boitlhamedi le tsa tirisano Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Melodi ya Poko Mophato 12 Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Ga se Lorato Kaedi ya go ithuta dikwalo ya 'MTG': Matsapa di a tsaya kae? Dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng						
	Totisa mogopolo mo Pam-piring ya 1: Tekatlhaloganyo Go kwala tshobokanyo								
	Tiro 8: Ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga (Maduo: 150) / Teko								

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHELELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO REETSA LE GO BUA						
LB	119-121, 128-129, 136-138, 146-148					
TG	122-124, 131-132, 139-142, 150-153					
GO BUISA LE GO LEBELELA	Go buisetsa go tlhaloganya: Thanolo ya ditlhawapono • Thuto ya Dikwalo • Poko • Terama • Padi/Ditlhawwa Nako: Diura di le thataro	Go buisetsa go tlhaloganya: Thanolo ya ditlhawapono • Thuto ya Dikwalo • Poko • Terama • Padi/Ditlhawwa Nako: Diura di le thataro	Go buisetsa go tlhaloganya Thanolo ya ditlhawapono • Thuto ya Dikwalo • Poko • Terama • Padi/Ditlhawwa Nako: Diura di le thataro Tlhamo: 1x Maitlhomo/Kanelo/ Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhaloso/Setshwantsho			
LB	121-124, 130-134, 138-143, 148-153					
TG	124-128, 133-137, 142-146, 153-158					
GO KWALA LE GO TLHAGISA	Ditlhawwa tsa tirisano: Lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ potsotherisano e e kwalwang/ mmuisano/la kopo/ngongorego/ tebogo/kgwebo (go reka/go rekisa)/makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ba kgatiso/thadiso/pegelo/lekwalo la botsalano/athikele ya makasine/ athikele ya lekwalodikgang/ aenaanetema le metsotso (di bodiwa mmogo)/tsa botshelo jwa moswi/pegelo (e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang)/puo e e kwalwang/lmeili/lekwalo la maranyane	Ditlhawwa tsa tirisano: Lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwalokopo)/ potsotherisano e e kwalwang/ mmuisano/la kopo/ngongorego/ tebogo/kgwebo (go reka/go rekisa)/makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ba kgatiso/thadiso/pegelo/lekwalo la botsalano/athikele ya makasine/ athikele ya lekwalodikgang/ aenaanetema le metsotso (di bodiwa mmogo)/tsa botshelo jwa moswi/pegelo (e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang)/puo e e kwalwang/lmeili/lekwalo la maranyane	Popego le diponagalo tsa setlhawwa se se tlhophilweng • Rejisetara, setaele le segalo • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlhha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
			<p>Tiro 10</p> <p>Tlhatlhobo ya Tekeletso (Maduo: 250)</p> <p>Pampiri 1 – Puo mo Tirisong (Maduo: 70) – Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekathhaloganyo (30) • Tshobokanyo (10) • Papatso/Phasalatso (10) • Khathunu (10) • Porosa/Temana (10) <p>Pampiri 2 – Dikwalo (Maduo: 80) – Diura di le 2 le halofo (2½)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maboko a a tlhaotsweng (20) • Leboko le le sa tlhaolwang (10) • Padi/Ditlhangwa (25) • Terama (25) <p>Pampiri 3 – Go kwala (Maduo:100) – Diura di le 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo (50) • Ditlhangwa tsa tirisano (2x25) <p>(E ka kwalwa mo kgwedding ya Phatwe/Lwetse</p>			
	<p>Go buisetsa go tlhaloganya Thanolo ya ditlhawapono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuto ya Dikwalo • Poko • Terama • Padi/Ditlhangwa <p>Nako: Diura di le thataro Tlhamo: 1x Maithlomo/Kanelo/ Ngangisano/E e sa tseyeng letlhakore/Tlhaloso/Setshwantsho</p>					
	<p>Popego le diponagalo tsa setlhawwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le segalo • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopololo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
GO KWALA LE GO TLHAGISA	<p>lenaanetema le metsotso (di bodiwa mmogo)/ tsa botshelo jwa moswi/pegelo (e e tlhomameng kgotsa e e sa tlhomamang)/puo e e kwalwang/imeili/ lekwalo la maranyane</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlropho yamafoko • Go aga polelo • Go kwala temana <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le ped</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Popego le diponagalo tsa setlhawga se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lenseswe • Tlropho yamafoko • Go aga polelo • Go kwala temana <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhawga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le ped</p>				
LB	134-135, 143-145, 153-155					
TG	128-130, 137-138, 146-148, 158-160					
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
		157-181				
		161-205				
Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Nako: Diura di le pedi						

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLO- GONG	Dikgono tsa go bua Thanolo ya ditlhangwa tse di Dikgato tsa go kwala Popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano Bonwang.	Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa molomo. Dikgato tsa go kwala: Go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa setlhangwa sa tirisano	Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala: Go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa setlhangwa sa tirisano			
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKO- LOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Bukana ya dipoletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya Dipoleletso Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya MTG: Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya MTG: Melodi ya Poko Kaedi ya MTG: Ga se Lorato Kaedi ya MTG: Matsapa di a tswaya kae? Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Makwalopotso a a fetileng	Bukana ya dipoletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya Dipoleletso Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya MTG: Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya MTG: Melodi ya Poko Kaedi ya MTG: Ga se Lorato Kaedi ya MTG: Matsapa di a tswaya kae? Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano Makwalopotso a a fetileng	Bukana ya dipoletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya Dipoleletso Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya MTG: Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya MTG: Melodi ya Poko Kaedi ya MTG: Ga se Lorato Kaedi ya MTG: Matsapa di a tswaya kae? Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Makwalopotso a a fetileng			
'SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMAM- ENG		Tiro 9 Dikwalo: (35) Asaenemente ya dikwalo (35) KGOTSA Dipotso tse dikhutshwane (10) le Tlhamo ya dikwalo (25)				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
			Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya Dipoeletso Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya MTG: Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya MTG: Melodi ya Poko Kaedi ya MTG: Ga se Lorato Kaedi ya MTG: Matsapa di a tsaya kae? Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Makwalopotso a a fetileng			
	Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya Dipoeletso Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya MTG: Ntlhomole Mmutlwa Kaedi ya MTG: Melodi ya Poko Kaedi ya MTG: Ga se Lorato Kaedi ya MTG: Matsapa di a tswaya kae? Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Makwalopotso a a fetileng					
	Tiro 10: Tlhatlhobo ya Tekeletso (250)					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
GO REETSA LE GO BUA	<p>Paakanyetso ya tlhatlhobo ka go dirisa dipampiri tsa tlhatlhobo e e fetileng</p> <p>Puo mo Tirisong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo • Tshobokanyo <p>Dikwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/Ditlhangwa tsa Setso • Terama • Poko <p>Nako: Diura di le thataro</p> <p>Paakanyetso ya tlhatlhobo ka go dirisa dipampiri tsa ditlhatlhobo tse di fetileng</p> <p>Go kwala Ditlhamo Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha di-phoso le go tlhagisa</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho ya mafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Paakanyetso ya tlhatlhobo ka go dirisa dipampiri tsa tlhatlhobo e e fetileng</p> <p>Puo mo Tirisong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo • Tshobokanyo • Dipopego tsa puo le mela-wana ya tiriso <p>Dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/Ditlhangwa tsa Setso • Terama • Poko <p>Nako: Diura di le thataro</p> <p>Paakanyetso ya tlhatlhobo ka go dirisa dipampiri tsa ditlhatlhobo tse di fetileng</p> <p>Go kwala Ditlhamo Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhengwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejisetara, setaele le lentswe • Tlhopho yamafoko • Go aga polelo • Go kwala temana • Matshwao a puiso le mopeleto <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PKTT tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>			
GO BUISA LE GO LEBELELA					
GO KWALA LE GO TLHAGISA					
DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO					

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE5	BEKE 10
	Ditlhathlolo tsa Bofelo jwa Ngwaga tsa NSC	

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano le ditlhamo Dipopego tsa puo le mela-wana ya tiriso	Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhengwa tsa tirisano Dipopego tsa puo le mela-wana ya tiriso			
METSWEDEI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Kgokagano ya makwalopotso a dingwaga tse di fetileng	Kgokagano ya makwalopotso a dingwaga tse di fetileng			
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: TSEREGANYO	Poeletso ya Pampiri ya 1: Tekatlhaloganyo/ditlhengwa tsa pono/dipopego tsa puo le melawana ya tiriso/Poeletso ya Pampiri ya 3: Go kwala Dikgato tsa go kwala (Mefuta ya ditlhamo)	Poeletso ya Pampiri ya 3: Kagego Poeletso ya Pampiri ya 3 Poeletso ya Pampiri ya 3: Popego ya ditlhengwa tsa tirisano Poeletso ya Pampiri ya 2: Tshekatsheko ya maboko/ Tlhamo ya leboko/Dipotso tse dikhutshwane			
LB	182-247				
TG	206-224				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4



© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE5	BEKE 10

LENANEO LA TLHATLHOBO

Mophato wa 12		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebeng ya (TG)
1	Tirwana 1	89
	Tirwana 2	93
	Tirwana 3	96
	Tirwana 4	98
	Tirwana 5	100
2	Tirwana 6	180
	Tirwana 7	181
3	Tirwana 8	
	Tirwana 9	265
4		

**Most of our
titles are also
available
as e-Books!**



www.shuters.co.za



DINOUTSU TSA ME

DINOUTSU TSA ME

DINOUTSU TSA ME

Ace it!

STUDY GUIDES



CAPS / IEB
ALIGNED

GRADES





8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS



<https://www.facebook.com/aceitstudyguides/>

SALES CONTACTS

TVET Colleges	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@shuters.com
	Amanda Mamabolo	083 287 6855	amanda@shuters.com
	Eugenia Sibeko	083 287 6899	eugenia@shuters.com
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
	Phumzile Ngcobo	083 272 9029	phumzile@shuters.com
	Gloria Mthethwa	081 046 1735	gloria@shuters.com
Limpopo	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Shuters Academy	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

CUSTOMER SERVICES:

Nhlanhla Zondi	+27 (0) 33 846 8779	nhlanhla@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0) 33 846 8722	mbali@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0) 33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0) 33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Sylvie Doarsamy	+27 (0) 33 846 8723	sylvie@shuter.co.za

HEAD OFFICE

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 / 24 / 79
Fax: +27 (0)33 846 8701

Pietermaritzburg · Johannesburg · Cape Town · East London



www.facebook.com/shuterandshooter



www.shuters.co.za



www.facebook/aceitstudyguides



www.aceitstudyguides.co.za



www.duzipublishers.co.za

